

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: 04-332/21-2/2 Žabljak: 27.01.2021	
1	Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 75/19) i podnijetog zahtjeva KRIVOKAPIĆ JOVANA iz Cetinja, izdaje:	
2	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
3	za izgradnju objekta na urbanističkoj parceli UP 100 koju čine dijelovi katastarskih parcela br. 535/3, 535/10, 535/11, 535/15 i 15111 KO Motički gaj I, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Razvršje" („Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 2/19)	
4	PODNOŠILAC ZAHTEVA:	KRIVOKAPIĆ JOVAN
5	POSTOJEĆE STANJE Prema postojećem stanju, predmetna lokacija je neizgrađena.	
6	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	

	SMG - stanovanje malih gustina – sa djelatnostima i u nacionalnom parku podrazumjeva izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, stanovanja sa okućnicama, kao i povremenog stanovanja – kuća za odmor koje mogu biti u funkciji komplementarnog turističkog smještaja. Parcele stanovanja poljoprivrednih domaćinstava takođe su obuhvaćene ovim vidom stanovanja, veće su površine, obuhvataju i parcele pod kulturama sa ekonomskim i stambenim dvorištem na kojima su slobodno stojeće stambene i privredne zgrade Na parcelama preko 350m², pored stanovanja mogu se organizovati i uslužne djelatnosti u prizemljima objekata (suvenirnice, zanatske radnje, frizeri, kozmetičari, prodavnice ski opreme, turističke agencije i drugi slični sadržaji, s tim da udio poslovanja u okviru ovih objekata ne može prelaziti polovinu ukupne bruto građevinske površine. Na parcelama manjim od 300m² mogu se graditi kuće za odmor. U okviru svih vidova stanovanja stambeni i turistički smještaji se može organizovati u jednoj ili više smještajnih jedinica, kao kuće za iznajmljivanje ili kao apartmani.
7.2.	Pravila parcelacije
	Na području planskog dokumenta planirana je izgradnja objekata različitih namjena prema urbanističkim parametrima koji se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o blizern sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG”, br.24/10 i 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata („Službeni list CG”, br.47/13) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6. Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore”, br.48/13 i 44/15). Parcelacija Podjela planskog područja izvršena je na urbanističke parcele numerički označene. Urbanističkom parcelacijom poštovane su, koliko je to bilo moguće, vlasničke parcele. Odstupanje od granica katastarskih parcela u formiranju urbanističkih parcela vršeno je, po pravilu, zbog formiranja saobraćanih koridora. Oblik i veličina parcela određeni su uglavnom prema faktičkom stanju, osim u slučajevima podjele katastarskih parcela veće površine radi izgradnje u skladu sa planom utvrđenim uslovima. Oblik i veličina urbanističkih parcela predstavljeni su u grafičkom prilogu. Lokacija za izgradnju u okviru ovog planskog dokumenta može biti jedna urbanistička parcela, dio urbanističke parcele ili više urbanističkih parcela. Urbanističko-tehnički uslovi se formiraju na nivou lokacije, imajući u vidu urbanističku parcelu kao cjelinu. Projektovanje i izgradnja objekata na urbanističkoj parceli mogu se definisati kroz više faza, koje se moraju uklopiti i definisati kroz urbanističko-tehničke uslove na nivou urbanističke parcele. Kada se urbanistička parcela, koja je već određena ovim planskim dokumentom, ne podudara sa postojećom katastarskom parcelom (ili parcelama) kao i u drugim opravdanim slučajevima kada je potrebno izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa faktičkim stanjem na terenu, vlasništvom ili katastarskim stanjem, usklađivanje urbanističke parcele može se izvršiti kroz urbanističko – tehničke uslove. Na parceli se može graditi i/ili rekonstruisati jedan ili više objekata pod uslovom da su zbirni pokazatelji u

	skladu sa propisanim parametrima koji se primjenjuju na nivou parcele, računajući i određenu gustinu stanovanja.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Regulaciona linija Regulaciona linija u ovom dokumentu je definisana kao linija koja dijeli javnu površinu od površina predviđenih za druge namjene. Regulaciona linija je grafički i numerički označena. Građevinska linija Građevinska linija je ovim planskim dokumentom utvrđena kao linija na, iznad i ispod površine zemlje, definisana grafički i/ili numerički, do koje je predviđeno građenje. Građevinska linija na zemlji i iznad zemlje definisana je grafički. Građevinske linije ispod površine zemlje mogu biti izvan utvrđenih građevinskih linija na zemlji, mogu se, uz saglasnost susjeda, poklapati sa granicama parcele na kojoj se gradi objekat, uz isključivu obavezu i odgovornost investitora da izvođenjem radova i upotrebom objekta ne ugrozi susjedne objekte i parcele. Indeks zauzetosti Indeks zauzetosti je količnik izgrađene površine objekta (objekata) na određenoj parceli i ukupne površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama. Izgrađena površina je definisana spoljašnjim mjerama finalno obrađenih fasadnih zidova i stubova etaže sa najvećom površinom. Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže ne može biti veći od indeksa zauzetosti nadzemnih etaža. Indeks izgrađenosti Indeks izgrađenosti je količnik ukupne bruto građevinske površine objekata i površine parcele (lokacije, bloka, zone) izražene u istim mjernim jedinicama. Bruto građevinska površina objekta je zbir bruto površina svih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova. Indeks izgrađenosti je definisan kao maksimalni za svaku pojedinačnu lokaciju i urbanističku parcelu. U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, poslovni prostori). Vertikalni gabarit Vertikalni gabarit objekta je definisan brojem etaža. Vertikalni gabarit se definiše i za podzemne i za nadzemne etaže. Etaže se definišu nazivima koji proističu iz njihovih položaja u objektu. Nadzemne etaže su suteran, prizemlje, spratovi i potkrovlje. Prizemlje je nadzemna etaža čija je maksimalna visina: - za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m; - za stambene prostore do 3.5 m;

c. za poslovne prostore do 4.5 m.

Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1.00 m konačno nivelisanog i uređenog terena oko objekta. Suterena na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00 m

Podzemna etaža je dio zgrade koji je u cjelini ispod zemlje. Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00 m. Podrum kao podzema etaža se može a ne mora graditi.

Potkrovlje je dio zgrade ispod kosog krova koji se koristi u skladu sa njenom namjenom i funkcijom, a čija je najniža svijetla visina na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju 120 cm. Potkrovlje se može graditi u novoplaniranim i rekonstruisanim objektima i u tom slučaju mijenja sprat, odnosno jedni nadzemnu etažu.

Visinska regulacija

Visinska regulacija definisana je spratnošću objektata gdje je visina etaža određena prema prethodno iznijetim vrijednostima.

Kota prizemlja određuje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, i to:

- kota prizemlja novih objekata ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;
- kota prizemlja može biti najviše 1,00 m viša od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;
- za objekte na terenu sa nagibom od ulice naniže, kota prizemlja može biti najviše 0,50m niža od kote nivelete javnog puta;
- za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, kota prizemlja utvrđuje se kroz urbanističke uslove prema iznijetom pristupu;
- za objekte koji u prizemlju imaju poslovnu namjenu kota prizemlja može biti maksimalno 0,20m viša od kote trotoara.

Parkiranje i garažiranje

Parkiranje i garažiranje vozila se vrši u okviru urbanističke parcele svakog objekta, prema standardima koji su propisani, u sklopu:

- parkiranja na neizgrađenom dijelu parcele
- podrumskih, suterenskih prizemnih garaža.

Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže iznosi 0.80 - (80%).

Objekti se mogu graditi na urbanističkim parcelama koje su predviđene za izgradnju prema urbanističkim parametrima prikazanim u narednoj tabeli.

Urbanističko tehnički uslovi za stanovanje manjih gustina

Stanovanje manjih gustina je planirano kao porodično stanovanje sa djelatnostima, u rubnim djelovima i u nacionalnom parku i podrazumjeva izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, stanovanja sa okućnicama poljoprivrednih domaćinstava i povremenog stanovanja – kuća za odmor koje mogu biti u

funkciji komplementarnog turističkog smještaja.

Veličine parcele:

- porodično stanovanje sa djelatnostima minimalna površina parcele je 350m²;
- porodično stanovanje u rubnim djelovima minimalna površina parcele je 300m²;
- porodično povremeno stanovanje – kuće za odmor minimalna površina parcele bez ograničenja.

Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti:

- trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na malo i dr.);
- uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obučarske, krojačke, frizerske, fotografske radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje);
- poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima;
- uslužnih djelatnosti (knjižara, hemijska čistionica i dr.);
- ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pension, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.);
- zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari manjih kapaciteta i sl.);
- socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.);
- kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.);
- zabave (bilijar sale, kladionice i sl.);
- sporta (sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.);
- poslovno-administrativnih djelatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije, poslovni biroi);
- poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.);
- u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mjere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezbediti potreban, pravilima propisan broj parking mesta za korisnike.

Obim djelatnosti u objektu treba da je usaglašen sa prostornim i funkcionalno-tehničkim uslovima organizacije poslovnih sadržaja u objektu i da se uklapa u kapacitete lokacije – parcele s tim da odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40.

U zoni stanovanja nije dozvoljena:

- izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, automehaničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer, drvvara i sl.), proizvodni objekti male privrede, skladišta.

U jednom stambenom porodičnom objektu mogu biti organozovane najviše 4 stambene jedinice.

Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m².

Horizontalna regulacija prema javnim površinama, poljoprivrednom i šumskim površinama i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim priložima.

Minimalna međusobna udaljenost slobodno stojećih objekata iznosi 2,5m od ograde susjeda za objekte stanovanja sa djelatnostima i kuće za odmor, a za objekte sa okućnicama 2,5m od ograde daljeg i 4,5m od ograde bližeg susjeda. Ne mogu se graditi poljoprivredni objekti u stambenom dijelu dvorišta.

Uslovi gradnje i uređenja: indeksima izgrađenosti je obezbjeđeno da se neće dešavati obimnija izgradnja. Očekuju se radovi na izgradnji objekata u skladu sa površinom parcele, uređenje partera i slobodnih površina kao i komercijalna izgradnja na planiranim lokacijama koja bi trebalo da stvori materijalni osnov za dalje urbano opremanje. Takođe će se dozvoljavati i nadogradnja postojećih objekata do planiranih kapaciteta

Oblikovanje i primjena materijala treba da bude u saglasnosti sa već realizovanim objektima ovoga tipa u neposrednom okruženju. Oko objekta je obavezna nivelacija i uređenje slobodnog prostora koje mora biti prilagođeno saobraćajnom rešenju, uz po potrebi omogućavanje korišćenja dijela parcele u vrijeme izgradnje saobraćajnice. To obuhvata i obavezu realizacije konačnog kolskog pristupa, mjesta za parkiranje za sve potrebe objekta i mjesta za kontejnere nakon izgradnje saobraćajnice.

Pre dobijanja upotrebne dozvole treba da budu uređene i zelene površine, dječja igrališta i javna rasveta.

Kao kompatibilni sadržaji objekata sa okućnicama u stambenom dijelu dozvoljena je izgradnja ekonomskih objekata poljoprivrednog domaćinstva, prodavnice i zanatske radnje, kao i ugostiteljski objekti i manji turistički objekti za smještaj. Na ekonomskom dijelu parcele dozvoljeni su ekonomski objekti domaćinstva i objekti u funkciji poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 40%a princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

Položaj objekta

Građevinska linija, koja određuje položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisana je za svaku urbanističku parcelu u grafičkom dijelu planskog dokumenta.

Za slobodnostojeći stambeni objekat, rastojanje osnovnog gabarita objekta (bez ispada) od granice parcele sa bočnim susjedom je:

- minimalno 1,5m, stim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m (kod stepenišnog zida dozvoljavaju se fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta) ili
- minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 0,0m.

Za dvojne stambene objekte, minimalno rastojanje od granice susjedne građevinske parcele na bočnom dijelu dvorišta je 3,0m.

Za prvi ili posljednji objekat u neprekinutom nizu najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita objekta od granice parcele bočnog susjeda je 1,5m.

Izuzetno udaljenost bočne građevinske linije objekta od granice susjedne parcele, može biti imanja uz saglasnost susjeda.

Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ilidrugui ukompozicij isložen ikrovovi nagiba (35° do 70°), sa funkcionalnim akcentima.

Dozvoljena je izgradnj apodrumske isuterenske etaže ako nepostoje smetnje geotehničke

	ihidrotehničke prirode. Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu uzavisnosti od sistem aparkiranja a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imat ivisinu veću od 2,40m. Površina podrumске i suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor ili tehnička prostorija. Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanja manjih gustina važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m². Ograđivanje Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna). Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta. U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton). Zidane i druge vrste ograde postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje. Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje. Vrata i kapije na uličnoj ogradbi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu. Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila Potreban broj parking mjesta obezbjediti u okviru parcele. Parkiranje i garažiranje vozila za celokupan kapacitet objekata mora se obezbjediti u okviru parcele (u podzemnim garažama ili na neizgrađenim djelovima parcele), po normativu 1PM po jednoj stambenoj jedinici ili apartmanu. Pristup parceli po pravilu je riješen sa javnog puta – ulice i to kada je parcela direktno oslonjena na javnu površinu, ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim da njegova širina ne može biti manja od 2,5m. U cilju obezbeđenja uslova pristupa dvorištu parcele i objektima izgrađenim u zaljeđu parcele, obezbijediti na dijelu bočnog dvorišta prolaz pored objekta minimalne širine 2,5m (preporučeno 3,0m).
7	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG" br.8/93) i Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.list CG" br.26/10 i 48/15). Seizmička aktivnost

Seizmička aktivnost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9°MCS). Prostor žabljačke opštine pripada zoni 7° i 8° MCS, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata (na području opštine zemljotresi sedmog stepena mogu se očekivati u zapadnom i jugozapadnom dijelu opštine – u naseljima Pošćensko-komarskog kraja, dok se seizmički potresi osmog stepena mogu očekivati u ostalom dijelu opštine – područje Sinjajevine, Šaranaca i kanjonske doline rijeke Tare). Najbliža seizmogene zona ovom području nalazi se u neposrednoj okolini Berana koja može generisati zemljotrese sa maksimalnim intenzitetom do 8° MCS skale.



Privremena seizmološka karta teritorije SFRJ (dio za Crnu Goru) sa elementima očekivanog maksimalnog intenziteta zemljotresa, za povratni period od 500 godina (1987. godina).

Šire posmatrano, seizmičku aktivnost Crne Gore definišu pojedinačna seizmogene žarišta i brojne seizmogene zone neposrednog okruženja (južna i jugoistočna Srbija, jugoistočna Hrvatska, istočna Hercegovina, sjeverna Albanija). Seizmička aktivnost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9° MCS skale).

Na osnovu geološkog sastava i tektonskog sklopa ovog terena kao i poznavanja geomorfološke građe, vršena su makro i mikrosezmička istraživanja šireg i užeg područja Žabljaka, na osnovu čega je urađena karta mikrosezmičke rejonizacije na području GUP-a Žabljak. Na bazi navedenih istraživanja i naznačene karte, ovaj teren pripada zoni 7° i 8° MCS skale, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata.

Za očekivane maksimalne intenzitete zemljotresa postoji čitav niz uputstava i standarda koji se primjenjuju pri projektovanju, građenju i održavanju konkretnih građevinskih objekata, u skladu sa stepenom

seizmičnosti terena.

Klimatske karakteristike

Žabljački kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa. U Naselju Žabljak neznatno se osjeća primorski klimatski uticaj i uglavnom ima umjereno - kontinentalne klimatske odlike, modificovane reljefom koji klimu planinske okoline Žabljaka čini kontinentalno-planinskom i subplaninskom.

Područje Žabljaka spada u područja velike oblačnosti, posebno povećana u hladnom dijelu godine.

Žabljačko područje prima godišnje prosječno do 2200mm padavina. Padavine su ravnomjerno raspoređene tokom godine, izraženije su zimi nego ljeti, dok su jul i avgust najsušniji mjeseci.

Raspored vazdušnih strujanja pored opšte cirkulacije modificovan je lokalnim uslovima. Najučestaliji vjetrovi su sjeverni (25,4%) i južni (22,6 %), a česti su i zapadni i sjeverozapadni vjetrovi (22,6%), dok ostali duvaju znatno ređe.

S obzirom na morfološke karakteristike područja i određene prirodne zakonomernosti klimatske karatersitike na planskom području predstavljaju istovremeno i potencijal i ograničenje razvoja ovog područja koji se ogleda u sledećem:

- Veliki broj dana u toku godine sa snježnim pokrivačem, koji često prelazi debljinu i od 1m, potencijal je za razvoj zimskog skijališnog turizma;
- Nepovoljni klimatski uslovi tokom zimskog i proljećnog perioda godine (izuzetno niske temperature vazduha sa pojavom mr azeva, velika oblačnost, snježni nameti, otapanje snježnog pokrivača u prolječnim mjesecima) utiču na dostupnost pojedinih zona i otežano funkcionisanje normalnih aktivnosti stanovnika stalno nastanjenih u ovim područjima;

Povoljniji klimatski uslovi koji vladaju tokom ljetnjih mjeseci utiču na mogućnost odvijanja raznovrsnih turističkih programa;

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda srednje vrijednosti klimatskih parametara u periodu 1961-1990 godine za Žabljak - godišnji prosjek je sledeći:

Relativna vlažnost 78 (%)

Horizontalna vidljivost 18.4 (km)

Oblačnost 5.8

Pritisak (mb) 834.8

Količina padavina (mm) 1493.6

Temperatura vazduha (°C) 4.6

Trajanje sijanja sunca (h) 1921.2

Srednja minimalna temperatura (°C) 0

Srednja maksimalna temperatura (°C) 9.8

Napon vodene pare (mb) 7.3

Broj dana sa padavinama 173

Broj letnjih dana 8

Broj tropskih dana 0

Broj tropskih noći 0

Broj mraznih dana 167

Broj ledenih dana 44

Prema najnovijim podacima na području Crne Gore 2016. je bila godina sa temperatura iznad klimatske normale. Prema raspodjeli percentila temperatura vazduha se kretala u kategoriji vrlo toplo i ekstremno toplo dok se količina padavina kretala u kategorijama normalno, kišno i vrlo kišno. Srednja temperatura vazduha se kretala od 7 °C na Žabljaku do 18.2 °C u Budvi, dok je u Podgorici bila 17.1 °C. Odstupanja srednje temperature vazduha su bila iznad vrijednosti klimatske normale (1961-1990. godina) i kretala su se od 1 °C u Ulcinju do 3.1 °C u Rožajama, dok je Podgorici je za 1.5 °C bilo toplije od klimatske normale. Maksimalna visina sniježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 17. januara od 51 cm.

Maksimalna visina sniježnog pokrivača 2017 izmjerana je na Žabljaku 19. januara i iznosila je 70 cm, a srednja temperatura vazduha je bila 6,5°C .

Klimatski ekstremiteti

2015.godine maksimalna visina sniježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 6.marta od 156cm, srednja temperatura vazduha 2015. godine Žabljak 7.2 a dotadašnji maksimum 7.6 (2014.)

24-časovne padavine (l/m2) 207.4 izmjerene 18-11-1968

minimalna dnevna temperatura na 2 m (°C) -26.4 25-1-1963

maksimalna 32.4°C 23-8-2007

visina sniježnog pokrivača 230 (cm) 28-2-2005

Smjernice za zaštitu od interesa za odbranu zemlje

Područje planskog dokumenta prema površini i namjeni na spada u kategorije koje mogu imati značaja za zaštitu od interesa za odbranu zemlje.

Smjernice za sprečavanje i zaštitu od prirodnih katastrofa

Planom su utvrđene osnovne koncepcije, smjernice i rešenja za organizaciju, uređenje i izgradnju prostora, kao preduslov za zaštitu stanovništva, fizičkih struktura, drugih materijalnih dobara i prirodnih resursa, od ugrožavanja.

Od posebne je važnosti dosledna primjena postojećih tehničkih propisa za projektovanje i građenje u seizmičkim područjima.

Prosječna gustina izgradnje je manja od one koja se predviđa po uobičajenim urbanističkim normativima, a planiran je otvoreni sistem izgradnje. Predviđeni objekti su niske spratnosti.

Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po mogućnosti, pravilne geometrijske forme. To su forme simetrične u odnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna i slično.

Objekate koji imaju složene gabarite u osnovi i čiji pojedini dijelovi imaju različite spratnosti, kao što je ovdje slučaj sa objektom hotela, treba seizmičkim dilatacionim fugama podijeliti tako da pojedini dijelovi imaju pravilne forme u osnovi i po visini i tako omogućiti projektovanje zasebnih konstruktivnih jedinica.

Kada se sanacijom i ojačanjem postojećih objekata vrši nadgradnja objekta, preporučuje se izbjegavanje izmjena konstruktivnog sistema postojećeg objekta. Za svaku intervenciju takve vrste, potrebno je izvršiti predhodnu statičku i seizmičku analizu objekta, sa ciljem obezbjeđivanja dokaza o mogućnosti

	nadgradnje. Najbezbedniji oblici nadgradnje podrazumjevaju ponavljanje postojećeg statičkog sistema na objektu, a ukoliko on ne zadovoljava propisane seizmičke uslove, potrebno je postojeću konstrukciju dovesti u kategoriju seizmički ispravne, odnosno, primjeniti sanaciju naknadnim seizmičkim ojačanjima, horizontalnim i vertikalnim serklažima. Na planskom području moguća je gradnja objekata različite spratnosti, uz primjenu standardnih građevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata. Takođe mogu biti zastupljeni različiti konstruktivni sistemi. Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidarije, ojačane sa horizontalnim i vertikalnim serklažama i armirane zidarije različitog tipa. Običnu zidariju, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažama može se primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 etaže). Temelje projektovati tako da se eliminišu diferencijalna slijeganja, sa dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama. Treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije. U oblasti zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list RCG" 13/2007) i podzakonskim aktima.
8	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Smjernice za zaštitu životne sredine Koncept zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine usmjeren je na uspostavljanje održivog upravljanja prirodnim vrijednostima, prevenciji, smanjenju i kontroli svih oblika zagađivanja. Prevencija zagađivanja i ugrožavanja životne sredine predpostavlja: 1) utvrđivanje jasnih tehničko-tehnoloških uslova u pogledu lociranja potencijalnih zagađivača, kroz obaveznu izradu studija procjena uticaja; i 2) poštovanje režima očuvanja i korišćenja područja zaštićenih prirodnih dobara, izvorišta vodosnabdijevanja, šuma, poljoprivrednog zemljišta, javnih zelenih površina, rekreacionih područja, koji su utvrđeni planom širih teritorijalnih, a na osnovu odgovarajućih zakonskih akata i predmetnih programa. U cilju obezbjeđenja održivog razvoja, neophodno je poštovati ekološke odrednice pri izgradnji objekata i infrastrukturnih sistema i uređenju terena, spriječiti. upuštanje zagađenih otpadnih voda u prirodnu sredinu, kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, uništavanje i staništa i uznemiravanje životinja naročito u reproduktivnom ciklusu. Mjere koje se tiču, vodosnabdijevanja, zaštite voda i tretmana otpadnih voda, razrađeni su u odgovarajućem dijelu ovog plana, a ovdje se apostrofiraju kao nedjeljivi činilac životne sredine, koji iz aspekta njene zaštite i unapređenja ima prioritet. Uslovi za odnošenje čvrstog komunalnog otpada Problem komunalnog i opasnog otpada riješavati u skladu sa zakonskim propisima, uz primjenu savremenih tehnologija sakupljanja, separacije, reciklaže i odlaganja. U cilju omogućavanja adekvatnog sakupljanja i evakuacije otpada, na planskom području je predviđeno postavljanje kontejnera unutar urbanističke parcele na ulaznom dijelu, gdje projektom uređenja treba predvidjeti poseban prostor za postavljanje kontejnera. Zapreminu kontejnera odrediti prema površini objekta, imajući u vidu produkciju

	čvrstog komunalnog otpada, u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem. Na mjestu sakupljanja obezbijediti primarnu selekciju otpada odvajanjem kontejnera za staklo, plastiku i metal. U toku izgradnje objekata na gradilištu obavezno odvojeno prikupljati: - šut i drugi sličan građevinski otpad, - opasan otpad (lijepkovi, boje, rastvarači i druga građevinska hemija i njihova ambalaža) - komunalni otpad.
9	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Zelenilo individualnog stanovanja Jedna dobro uređena parcela od velikog značaja je vlasniku, ali i samom naselju u kom se nalazi, jer doprinosi njegovoj atraktivnosti i pozitivnom opštem utisku. Sve ove zelene površine predstavljaju neodvojivi dio sistema zelenih površina jednog grada. Principi uređenja i smjernice: • U početnoj fazi, prije projektovanja, izvršiti obaveznu pejzažnu taksaciju na parceli, u cilju zaštite svih vitalnih primjeraka biljnog materijala, i uklopiti ih u buduće projektantsko rješenje; • Ove zelene površine, treba planirati ako je moguće, po principu predvrta i vrta; • Ulazni, prednji dio vrta treba da ima prije svega estetski značaj, privlačnog projektantskog rešenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro održavanim travnjakom i cvjetnjakom, bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvjetljenjem, i da bude u skladu sa ogradom i arhitekturom objekta. • Zadnji dio vrta rješavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i druženje, i zavisno od veličine planirati određeni broj stabala visokih lišćara koji će u toku ljetnih mjeseci pružiti potrebnu sjenku, pergolu, voćnjak, prostor za igru djece, mjesto za roštilj, česmu, bazen; • Čitav prostor dvorišta, u odnosu na želje vlasnika može da bude izolovan od susjeda, intiman, sa interesantnim vizurama, stazama od materijala koji odgovaraju arhitekturi objekta i kompozicionom rešenju; • Ako je saobraćajnica, ili neki drugi izvor buke i zagađivanja blizu, napraviti zeleni tampon granicom parcele, odnosno formirati zaštitno zelenilo moguće širine; • Površina pod zelenilom je min. 40 %.
10	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Smjernice za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara Prostor DUP-a Razvršje predstavlja dio kontaktnog područja Nacionalnog parka Durmitor koje je

definisano kao zaštitna zona za koju je predviđen sledeći režim:

- zaštita od ugrožavanja neplanskom izgradnjom u okruženju na njegovim glavnim saobraćajnim prilazima;
- obezbeđenje od strane šumarstva gazdovanja šumama po Zakonu o šumama, na osnovu šumsko-privrednih osnova;
- veći industrijski zanatski pogoni, skladišta opasnih materijala, servisi, deponije i sl. koji spadaju u zagađivače vazduha i izvora buke ne smiju da budu locirani u ovoj zoni;
- za sva naselja na saobraćajnim pristupima uz granicu Parka koja su obuhvaćena ovim režimom izgradnja i uređenje biće regulisni odgovarajućim urbanističkim planovima, dok će za ostala naselja biti utvrđeni okvirni uslovi izgradnje i uređenja.

Kontaktno područje Nacionalnog parka Durmitor, bogatstvo, raznovrsnost i očuvanost, biljnog i životinjskog svijeta, kao jednu od prioritetnih obaveza nameće očuvanje ekosistema i preduzimanje adekvatnih mjera njihove zaštite, uređivanja i unapređivanja, kroz plansko i racionalno korišćenja prostora i njegovu optimalnu valorizaciju.

Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ambijenta koji ovaj prostor čini prepoznatljivim. Naročito je važno spriječiti neplansko uklanjanje vegetacije i unošenje alohtonih biljaka i životinja u svim oblicima korišćenja prostora i zaustaviti nekontrolisano disperzno širenje naselja prema granicama nacionalnog parka.

Pri projektovanju objekata i uređenju terena voditi računa da savremena funkcionalna cjelina bude usaglašena sa ambijentom i tradicionalnim obrascima građenja, da unapređuje način korišćenja i izgled područja u skladu sa karakteristikama lokacije i doslednom primjenom ekoloških normi.

Kod rešavanja građevinskih struktura, poželjno je koristiti određene detalje iz kulturnog nasleđa koji se mogu stilizovati, i tako doprinijeti boljem uklapanju u okolnu sredinu.

Urbanističko i arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvažava karakteristični ambijent područja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike uređenog turističkog centra.

Postojeće zelenilo koristiti u najvećoj mogućoj mjeri u uređenju otvorenih površina.

Prilikom izvođenja radova obezbijediti sve potrebne mjere za zaštitu kulturnih dobara koja bi mogla biti ugrožena, a ako se naiđe na objekte za koje se osnovano pretpostavlja da spadaju u režim zaštite, neophodno ih je sačuvati na mjestu i u položaju u kome su otkriveni i o tome bez odlaganja obavijestiti nadležni organ uprave u skladu sa propisima.

Na lokalitetima predviđenim za izgradnju, prema raspoloživim podacima, nema arheoloških nalazišta. Planom je predviđeno da, ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na nalazište ili nalaze za koje se može pretpostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosnonalazeodeventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmahprijavinalazište, odnosnonalazUpravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližojjavnojustanoviza zaštitukulturnihdobara, organuupravenadležnomzaposlovenepolicije i saopštisverelevantnepodatkeuvezisa mjestomipoložajemnalazau vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

11	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sluzbeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15).
12	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
13	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
15	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
16	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: •Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) •Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta •Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja •Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Priključenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeća. Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu

	SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE -Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Detaljnim urbanističkim planom „Razvršje“ Opština Žabljak – grafički prilog-Plan saobraćaja -. -Parkiranje riješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata. -Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Evakuacija otpada Potrebno je obezbijediti direktan i neometan pristup lokacijama za smeće, pri čemu maksimalno rastojanje od pretovarnog mjesta do komunalnog vozila iznosi 15m (maksimalno ručno guranje kontejnera) po ravnoj podlozi bez stepenica. Sudovi za smeće moraju biti smješteni u okviru parcele u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom i sl. Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: • Zakon o elektronskim komunikacijama ("SI list CG", br.40/13) • Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("SI list CG", br.33/14) • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("SI list CG", br.41/15) • Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("SI list CG", br.59/15) - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("SI list CG", br.52/14)

17	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list CG, br.23/14, 32/15 i 75/15). Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata (" Sl. List CG", br. 47/13).	
18	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
19	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 100
	Površina urbanističke parcele	1.087 m ²
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,10
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,20
	Bruto građevinska površina objekata (max BRGP)	217,40 m ²
	Maksimalna spratnost objekata	S+P
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Za sve urbanističke pazele potrebe za parkiranjem treba rješavati u okviru parcele, saglasno normativima iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak. Normativi sa potrebnim brojem parking mjesta iz Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, su usklađeni sa stepenom


		motorizacije za opštinu Žabljak, koji iznosi 250 PA/1000 stanovnika (prema smjernicama iz Prostorno urbanističkog plana opštine Žabljak do 2020.god.). Nakon korekcije (faktor 0.50) potrebno je obezbjediti sljedeći broj parking mjesta za osnovne grupe gradskih sadržaja: • stanovanje (na 1000m²).....8PM (lokalni uslovi 6- max9PM) • poslovanje(na 1000m²).....15PM (lokalni uslovi 5-max 20PM) • trgovina(na 1000m²).....30PM (lokalni uslovi 20-max 40PM) • restorani (na 1000m²).....60PM (lokalni uslovi 20-max 100PM) • hoteli (na 1000m²).....15PM (lokalni uslovi 10- max 20PM)
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Dalja realizacija planskog dokumenta odvijace se kroz izradu i realizaciju projekata pojedinačnih objekata sa objekatima infrastrukture. Arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvažava karakteristični ambijent područja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike uređene urbane sredine. Rešenje građevinskih struktura u oblikovnom i likovnom pogledu mora da odgovara klimatskim karakteristikama područja. Prostorno oblikovanje treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekata, tako da objekti imaju prepoznatljivost i arhitektonski izraz adekvatan funkciji, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, u skladu sa već formiranim ambijentom. U projektovanju objekata je moguće koristiti savremene i tradicionalne materijale, vodeći računa o usaglašenosti likovnog izraza i ambijenta. Spoljna obrada objekata-fasada, mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata. Preporučuje se upotreba savremenih materijala koji daju mogućnost za originalna arhitektonska rešenja, a istovremeno su dobra zaštita objekata. Zavisno od arhitektonskog rešenja, od prirodnih materijala prednost dati kamenu i drvetu.

		Krovove objekata predvidjeti kao kose, nagiba usaglašenih sa arhitektonskim konceptom i odabranim krovnim pokrivačem, sa svim potrebnim slojevima izolacije. Kolorit objekata uskladiti sa projektovanom formom, ambijentom, klimatskim uslovima i funkcijom, imajući istovremeno u vidu hromatski tretman okolnih struktura. Za ograde, oluke, okove i slične elemente koristiti nekorozivne materijale. Posebnu pažnju posvetiti uređenju otvorenih površina, uz nastojanje da se nadgrade i afirmišu osnovne karakteristike lokacije. Uređenje otvorenih površina prilagoditi namjeni objekata, ambijentu i klimatskim uslovima. Različitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera, sa ciljem da se obezbijedi spontano korišćenje i prijatan doživljaj u prostoru, ostvarujuću, kroz usklađivanje elemenata parterne obrade, oblikovno, a po potrebi i funkcionalno, povezivanje sa parternim cjelinama susjednih objekata. Zastupljenost i obradu zelenih površina realizovati u skladu sa uslovima i smjernicama iz odgovarajućeg priloga plana (pejzažna arhitektura). Kod obrade trotoara i pješačkih staza ostvariti upotrebnu funkciju i zadovoljiti estetske kriterijume primjenom materijala za završnu obradu (kamene ploče, behaton elementi, kamene kocke i drugo). Pravilnim izborom urbane opreme (elemenata za sjedenje i odmor, korpi za otpatke, žardinjera i drugo), likovnim intervencijama (skulpture, instalacije, vodeni efekti...), elementima vizuelnih komunikacija (oglasne table, bilbordi, putokazi...) i cjelokupnim urbanim dizajnom doprinijeti ambijentalnoj vrijednosti prostora.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Smjernice za povećanje energetske efikasnosti Obavezuju se investitori i projektanti da teže postizanju optimalnih odnosa između arhitekture i potrebne energije objekta kroz pažljivo određenje sledećih komponenti: - orijentacija i dispozicija objekta, - oblik objekta,

		- nagib krovnih površina, - boje objekta, - toplotna akumulativnost objekta, - ekonomska debljina termoizolacije, - razuđenost fasadnih površina i td. Na planu racionalizacije potrošnje energije, predlaže se racionalnost, u okviru koje je osnovna mjera, poboljšanje toplotne izolacije prostorija, tako da se u zimskom periodu zadržava toplota a u ljetnjem sprječava nepotrebno zagrijavanje, zatim odgovarajuća orijentacija i veličina otvora, i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Mjere energetske efikasnosti Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom(LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Urbanističkog projekta. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja. Na osnovu klimatskih parametara se može zaključiti da ovo područje spada u područja sa povoljnim osnovnim parametrima za moguće korišćenje energije neposrednog sunčevog zračenja. Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristina tri načina: 1. pasivno-za grijanje i osvjjetljenje prostora, 2. aktivno-sistem kolektora za pripremu tople vode,
--	--	---

		3. fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije. Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije– zagrijanje i osvjtljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije). U ukupnom energetsom bilansu stambenih objekata, važnu ulogu imaju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orijentacije stambenih objekata prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim sunčanim zastorima od materijala koji sprječavaju prodor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svijetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl. Savremeni tzv. “daylight” sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvati svjetla. Savremeni pasivni stambeni objekti danas definišu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije. Za izvođenje objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001, 04/01/2003)) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima stambenog objekta, čiji rok važenja nije duži od 10 godina. Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao
--	--	--

		moćućnost odrećene uštede u potrošnji elektrićne energije, pri ćemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakteristićnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju elektrićne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sve obuhvatnu analizu tehnićkih, ekonomskih i ekoloških parametara.
20	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor I licenciranje i u spise predmeta .	
21	OBRAĐIVAĆ URBANISTIĆO-TEHNIĆKIH USLOVA:	Vesko Dedeić
22	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
		SEKRETAR Sava Zeković
	PRILOZI	
	- Grafićki prilozi iz planskog dokumenta	

		mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sve obuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.
20	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje i u spise predmeta	
21	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić 
22	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
	 SEKRETAR Sava Zeković 	
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

URBANISTIČKI PARAMETRI DUP RAZVRŠJE

ZONA A BLOK 1													
UP	Površina UP	Namjena		Zauzetost (m ²)		Indeks zauzetosti		BGP (m ²)		Indeks izgrađenosti		Spratnost	
		stanje	plan	stanje	plan	stanje	plan	stanje	plan	stanje	plan	stanje	plan
100	1.087		SMG	0,00	108,70	0,00	0,10	0,00	217,40	0,00	0,20		S+P

TOPOGRAFSKO - KATASTARSKI PLAN

LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

01
OZNAKE PRELOMNIH TAČKA GRANICE PLANA[illegible]

Parametri transformacije i reziduali:

DX-460.9951503m

ME001566704:YTD

DY:644.26455m

DZ:812.7293.75m


RX: 4.44173951"


RY:-11.65837566⁵⁰

07-050705-1995

RL: 5.9702542²

 EUROPROJEKT d.o.o.	INVESTITOR:  CRNA GORA	OPŠTINA ŽABljAK	DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"	Datum janev 2019.2.	Razmjera 1:1000	Broj prijava 01
ODRJEVAČ PLANA:  EUROPROJEKT d.o.o.	EUROPROJEKT D.O.O. Otv. Kapt. Lampa 5, Ulica 22. Brg 7, 81000 Podgorica (MNE).		Faza PLAN	TOPOGRAFSKO - KATASTARSKI PLAN		
Odgovorni planar	Dražutin Džubjević d.i.a.		Planer Izaze	Ivan Delić d.i.pgeo.		
Saradnik	Miroslav Popović d.i.pgeo. Biserka Novaković d.i.pgeo.					





Detaljni urbanistički plan "Razvršje"
"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19
PLAN NAMJENE POVRŠINA

LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

PLAN NAMJENE POVRŠINA

- POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE
- POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMJENE
- POVRŠINE ZA TURIZAM - HOTELI
- POVRŠINE ZA TURIZAM - MOTELI
- POVRŠINE ZA DRUGO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
- POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
- OSTALE PRIRODNE POVRŠINE
- ŠUME SA POSEBOM NAMJENOM
- ZASTITNE ŠUME
- POVRŠINE ZA PEŠAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE
- POVRŠINE ZA DINAMIČKI SAOBRAĆAJ
- POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- POVRŠINE ZA OBJEKTE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE


OPRAVILAC PLANA:
EUROPROJEKT
D.O.O.
Bulevar Oslobođenja 5,
81000 Podgorica (MNE)

INVESTITOR:
OPŠTINA ZABLJAK
CRNA GORA

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer:	Dragutin Džaljević d.l.a.	Faza:	PLAN
Planer:	Dragutin Džaljević d.l.a.	PLAN NAMJENE POVRŠINA	
Saradnik:			
Datum:	januar 2019. a.	Skaliranje:	1 : 1000
Broj priloga:	06		






Detaljni urbanistički plan "Razvršje"
"Službeni list Crme Gore - Opštinski propisi" broj 02/19
PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA

LEGENDA


- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA

- ZELENILO JAVNE NAMJENE
- ZELENILO UZ SAOBRAĆAJNICE
- ZELENILO OGRANIČENE NAMJENE
- ZELENILO INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA
- ZELENILO POSLOVNIH OBJEKATA
- ZELENILO KAMPOVA
- ZELENILO ZA TURIZAM (HOTEL)
- SPORTSKO - REKREATIVNE POVRŠINE
- ZELENILO SPECIJALNE NAMJENE
- ZELENILO INFRASTRUKTURE



"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19
PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE



LEGENDA

GRANICA PLANIRANOG DOKUMENTA
 GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

- INČLUK
- OSOVINA SAOBRAĆAJNICE
- OZNAKA MESTA PRIKLJUČKA
- OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA
- NAZIV SAOBRAĆAJNICE
- KOLSKO - PJEŠAKKE POVRŠINE
- PJEŠAKKE POVRŠINE
- ŽICA

OBRADNO PLOŠTA EUROPROJEKT D.O.O. Ulica Kralja Petra I, 1 81000 Podgorica (MNE)		INVESTITOR OPŠTINA ZLATIBOR CRNA GORA
Odgovorni planer Faza Sanadnik	Dragutin Đoković d.l.a. Vasilje Gavrilović d.l.p.	Faza PLAN PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
Datum januar 2019.g.		Razmjera 1:1000 Broj lista 08

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"



POPREČNI PROFILI SAOBRAĆAJNICA R=1:100

Ulica "1"



Ulica "1a"



Ulica "2"




Ulica "3"

Ulica "23"




Ulica "23a"



Ulica "24"



Ulica "24a"



STANJE I PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1

STANJE I PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

- VODOVOD
- PLANIRANI VODOVOD
- POSTOJEĆI REZERVOAR
- FEKALNA KANALIZACIJA - PLANIRANI KANALIZACIONI VOD
- FEKALNA KANALIZACIJA - SMJER ODVOĐENJA
- FEKALNA KANALIZACIJA - PLANIRANO REVIZIONO OKNO
- ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PLANIRANI KANALIZACIONI VOD
- ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - SMJER ODVOĐENJA
- ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PLANIRANO REVIZIONO OKNO





"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19

STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 1
- PLANIRANA TRAFOSTANICA
- TRAFOSTANICA
- 10 kV KABAL - PLANIRANI
- TRASA DV 10kV - POSTOJEĆI
- Napomena:
Zaokružene TS se isporučuju.

STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

- IVČNIK
- OSOVINA SAOBRAĆAJNICE
- OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA
- OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA
- NAZIV SAOBRAĆAJNICE
- KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE
- PJEŠAČKE POVRŠINE
- ŽIGARA

OBRAĐIVAČ PLANA		INVESTITOR	
EUROPROJEKT D.O.O. Cij Kralj Lamele 5, Ulica 22. Brij 7, 81000 Podgorica (MNE)		OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA	
DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"		Datum majar 2019.g.	
Odgovorni planer	Dragutin Dabjavić d.i.a.	Faza PLAN	Stanje i plan ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
Planer faze	Veselin Branković d.i.e.	Škalamjera 1:1000	Broj priloga 10
Saradnik			





**STANJE I PLAN ELEKTRONSKE
KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE**

LEGENDA

***** GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

—— GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

STANJE I PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

TK PODZEMNI VOD

PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - PVC (disp. 2x2xØ1-0)






Detaljni urbanistički plan "Razvršje"
"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19
PLAN PARCELACIJE

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- REGULACIONA LINIJA
- UP 1
- O⁰¹
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- TAČKE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE I REGULACIONE LINIJE

OBRADIVAČ PLANA:  EUROPROJEKT IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI		INVESTITOR:  OŠTIN ZABJAK OŠTIN GRAD	
EUROPROJEKT D.O.O. Bulevar Oslobođenja 1, 81000 Podgorica (MNE)		DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"	
Odgovorni planer	Dragutin Đoković d.i.a.	Faza PLAN	Datum januar 2019.g.
Planirani razre	Dragutin Đoković d.i.a.	PLAN PARCELACIJE	
Saradnik			
			Razmjera 1:1000
			Broj priloga 12




224	6591512	99477863	97	588	659156	114478212	98	952	6590932	204778121	51	135	6591129	64778396	11	680	6591504	534778563	43	2044	6591359	874778489	33
225	6591512	99477863	97	589	659156	114478212	98	953	6590931	014778123	96	1318	6591121	6778397	147	78397	659163	724778542	72	2045	6591359	868778492	48
226	6591032	514778312	19	591	659157	14778213	69	955	6591001	834778463	78	1319	6591098	124778364	147	78364	6591616	364778553	23	2046	6591358	204778494	63
227	6591027	494778303	67	592	659157	14778213	69	956	6591029	704778453	83	1320	6591093	24778362	48	78362	6591659	994778544	58	2047	6591359	924778495	63
228	6591027	494778303	67	593	659175	234778213	70	957	6591069	254778417	97	1321	6591372	634778014	97	78104	6591678	559778527	64	2048	6591360	544778501	36
229	6591481	054778784	80	594	6591775	234778213	70	958	6591012	24778419	97	1322	6591369	694778016	58	78688	6591980	307778527	64	2049	6591360	544778501	36
230	6591534	854778859	54	595	6591775	234778213	70	959	6590991	314778426	24	1323	6591376	324778028	20	7887	6591373	034778688	5	2050	6591361	74778103	87
231	6591543	074778859	54	596	6591759	234778213	70	960	6591142	314778161	62	1324	6591382	554778039	06	78859	6591365	294778674	42	2051	6591361	74778103	87
232	6591505	50477861	38	597	6591582	434778426	68	961	6591558	964778408	27	1325	6591394	764778032	17	7889	6591346	54778654	45	2052	6591348	364778627	27
233	6591505	50477861	38	598	6591775	234778213	70	962	6591568	964778017	36	1326	6591354	24778144	36	7890	6591346	54778654	45	2053	6591361	74778103	87
234	6591402	51477865	48	600	6591775	234778213	70	963	6591568	964778014	36	1327	6591286	434778124	24	7891	6591346	54778654	45	2054	6591361	74778103	87
235	6591402	51477865	48	601	6591599	214778214	71	964	6591599	214778122	14	1328	6591285	694778141	36	7892	6591612	14778840	70	2055	6591361	74778103	87
236	6591402	51477865	48	602	6591775	234778213	70	965	6591029	704778470	14	1329	6591285	294778140	91	7893	6591588	584778538	52	2056	6591155	354778183	27
237	6591402	51477865	48	603	6591775	234778213	70	966	6591044	534778463	55	1330	6591287	194778107	48	7894	6591580	684778538	52	2057	6591155	354778183	27
238	6591402	51477865	48	604	6591487	724778446	19	967	6591071	434778474	55	1331	6591384	78228	06	7895	6591581	424778612	86	2058	6591155	354778183	27
239	6591402	51477865	48	605	6591486	9		968	6591056	584778472	26	1332	6591374	7821	65	7896	6591665	804778610	27	2059	6591164	894778127	27
240	6591504	6777868	61	606	6591489	294778453	36	969	6591399	224778688	45	1333	6591334	584778717	27	7897	6591665	804778610	27	2060	6591164	894778127	27
241	6591504	6777868	61	607	6591504	664778450	18	970	6591328	514778669	16	1334	6591413	5384778064	37	7898	6591665	804778610	27	2061	6591164	894778127	27
242	6591504	6777868	61	608	6591504	664778450	18	971	6591328	514778669	16	1335	6591413	5384778064	37	7899	6591665	804778610	27	2062	6591164	894778127	27
243	6591514	97477869	66	609	6591497	304778442	40	972	6591534	024778404	94	1336	6591432	524778055	75	7900	6591640	784778514	24	2063	6591640	684778426	37
244	6591514	97477869	66	610	6591497	304778442	40	973	6591534	024778404	94	1337	6591432	524778055	75	7901	6591640	784778514	24	2064	6591640	684778426	37
245	6591514	97477869	66	611	6591460	444778398	38	974	6591088	834778521	55	1338	6591443	704778065	11	7902	6591480	147778610	90	2065	6591640	684778426	37
246	6591514	97477869	66	612	6591460	444778398	38	975	6591088	834778521	55	1339	6591443	704778065	11	7903	6591480	147778610	90	2066	6591640	684778426	37
247	6591514	97477869	66	613	6591500	094778466	38	976	6591079	854778526	20	1340	6591459	364778073	84	7904	6591456	764778623	54	2067	6591640	684778426	37
248	6591514	97477869	66	614	6591823	514778302	42	977	6591079	854778526	20	1341	6591459	364778073	84	7905	6591456	764778623	54	2068	6591640	684778426	37
249	6591514	97477869	66	615	6591823	514778302	42	978	6591089	064778548	37	1342	6591459	364778073	84	7906	6591456	764778623	54	2069	6591640	684778426	37
250	6591514	97477869	66	616	6591823	514778302	42	979	6591089	064778548	37	1343	6591459	364778073	84	7907	6591456	764778623	54	2070	6591640	684778426	37
251	6591514	97477869	66	617	6591766	014778308	43	980	6591098	024778550	53	1344	6591448	254778075	51	7908	6591540	904778667	66	2071	6591640	684778426	37
252	6591514	97477869	66	618	6591766	014778308	43	981	6591098	024778550	53	1345	6591448	254778075	51	7909	6591540	904778667	66	2072	6591640	684778426	37
253	6591514	97477869	66	619	6591629	314778252	40	982	6591095	054778518	96	1346	6591476	994778073	37	7910	6591650	414778499	71	2073	6591640	684778426	37
254	6591514	97477869	66	620	6591622	084778216	47	983	6591091	734778517	21	1347	6591489	524778008	73	7911	6591650	414778499	71	2074	6591640	684778426	37
255	6591514	97477869	66	621	6591622	084778216	47	984	6591600	234778125	15	1348	6591489	524778008	73	7912	6591650	414778499	71	2075	6591640	684778426	37
256	6591514	97477869	66	622	6591722	444778309	76	985	6591600	234778125	15	1349	6591489	524778008	73	7913	6591650	414778499	71	2076	6591640	684778426	37
257	6591514	97477869	66	623	6591722	444778309	76	986	6591600	234778125	15	1350	6591489	524778008	73	7914	6591650	414778499	71	2077	6591640	684778426	37
258	6591514	97477869	66	624	6591662	854778315	26	987	6591604	534778161	79	1351	6591479	684778013	75	7915	6591396	824778198	13	2078	6591640	684778426	37
259	6591514	97477869	66	625	6591662	854778315	26	988	6591604	534778161	79	1352	6591479	684778013	75	7916	6591396	824778198	13	2079	6591640	684778426	37
260	6591514	97477869	66	626	6591720	324778342	30	989	6591605	324778175	84	1353	6591334	7177884	01	7917	6591635	244778395	67	2080	6591640	684778426	37
261	6591514	97477869	66	627	6591720	324778342	30	990	6591605	324778175	84	1354	6591334	7177884	01	7918	6591635	244778395	67	2081	6591640	684778426	37
262	6591514	97477869	66	628	6591720	324778342	30	991	6591605	324778175	84	1355	6591334	7177884	01	7919	6591635	244778395	67	2082	6591640	684778426	37
263	6591514	97477869	66	629	6591699	214778320	993	992	6591589	754778188	35	1356	6591347	824778853	18	7920	6591678	524778369	84	2083	6591640	684778426	37
264	6591514	97477869	66	630	6591699	214778320	993	993	6591589	754778188	35	1357	6591347	824778853	18	7921	6591678	524778369	84	2084	6591640	684778426	37
265	6591514	97477869	66	631	6591699	214778320	993	994	6591589	754778188	35	1358	6591347	824778853	18	7922	6591678	524778369	84	2085	6591640	684778426	37
266	6591514	97477869	66	632	6591699	214778320	993	995	6591589	754778188	35	1359	6591347	824778853	18	7923	6591678	524778369	84	2086	6591640	684778426	37
267	6591514	97477869	66	633	6591712	534778303	17	996	6591585	814778431	97	1360	6591376	754778304	66	7924	6591612	314778280	19	2087	6591640	684778426	37
268	6591514	97477869	66	634	6591712	534778303	17	997	6591585	814778431	97	1361	6591376	754778304	66	7925	6591612	314778280	19	2088	6591640	684778426	37
269	6591514	97477869	66	635	6591712	534778303	17	998	6591585	814778431	97	1362	6591376	754778304	66	7926	6591612	314778280	19	2089	6591640	684778426	37
270	6591514	97477869	66	636	6591712	534778303	17	999	6591585	814778431	97	1363	6591376	754778304	66	7927	6591612	314778280	19	2090	6591640	684778426	37
271	6591514	97477869	66	637	6591712	534778303	17	1000	6591585	814778431	97	1364	6591376	754778304	66	7928	6591612	314778280	19	2091	6591640	684778426	37
272	6591514	97477869	66	638	6591712	534778303	17	1001	6591585	814778431	97	1365	6591376	754778304	66	7929	6591612	314778280	19	2092	6591640	684778426	37
273	6591514	97477869	66	639	6591712	534																	

151	65911808	354	778457	52	65911809	171	778458	53	65911810	261	778459	54	65911811	351	778460	55	65911812	441	778461	56	65911813	531	778462	57	65911814	621	778463	58	65911815	711	778464	59	65911816	801	778465	60	65911817	891	778466	61	65911818	981	778467	62	65911819	1071	778468	63	65911820	1161	778469	64	65911821	1251	778470	65	65911822	1341	778471	66	65911823	1431	778472	67	65911824	1521	778473	68	65911825	1611	778474	69	65911826	1701	778475	70	65911827	1791	778476	71	65911828	1881	778477	72	65911829	1971	778478	73	65911830	2061	778479	74	65911831	2151	778480	75	65911832	2241	778481	76	65911833	2331	778482	77	65911834	2421	778483	78	65911835	2511	778484	79	65911836	2601	778485	80	65911837	2691	778486	81	65911838	2781	778487	82	65911839	2871	778488	83	65911840	2961	778489	84	65911841	3051	778490	85	65911842	3141	778491	86	65911843	3231	778492	87	65911844	3321	778493	88	65911845	3411	778494	89	65911846	3501	778495	90	65911847	3591	778496	91	65911848	3681	778497	92	65911849	3771	778498	93	65911850	3861	778499	94	65911851	3951	778500	95	65911852	4041	778501	96	65911853	4131	778502	97	65911854	4221	778503	98	65911855	4311	778504	99	65911856	4401	778505	100	65911857	4491	778506	101	65911858	4581	778507	102	65911859	4671	778508	103	65911860	4761	778509	104	65911861	4851	778510	105	65911862	4941	778511	106	65911863	5031	778512	107	65911864	5121	778513	108	65911865	5211	778514	109	65911866	5301	778515	110	65911867	5391	778516	111	65911868	5481	778517	112	65911869	5571	778518	113	65911870	5661	778519	114	65911871	5751	778520	115	65911872	5841	778521	116	65911873	5931	778522	117	65911874	6021	778523	118	65911875	6111	778524	119	65911876	6201	778525	120	65911877	6291	778526	121	65911878	6381	778527	122	65911879	6471	778528	123	65911880	6561	778529	124	65911881	6651	778530	125	65911882	6741	778531	126	65911883	6831	778532	127	65911884	6921	778533	128	65911885	7011	778534	129	65911886	7101	778535	130	65911887	7191	778536	131	65911888	7281	778537	132	65911889	7371	778538	133	65911890	7461	778539	134	65911891	7551	778540	135	65911892	7641	778541	136	65911893	7731	778542	137	65911894	7821	778543	138	65911895	7911	778544	139	65911896	8001	778545	140	65911897	8091	778546	141	65911898	8181	778547	142	65911899	8271	778548	143	65911900	8361	778549	144	65911901	8451	778550	145	65911902	8541	778551	146	65911903	8631	778552	147	65911904	8721	778553	148	65911905	8811	778554	149	65911906	8901	778555	150	65911907	8991	778556	151	65911908	9081	778557	152	65911909	9171	778558	153	65911910	9261	778559	154	65911911	9351	778560	155	65911912	9441	778561	156	65911913	9531	778562	157	65911914	9621	778563	158	65911915	9711	778564	159	65911916	9801	778565	160	65911917	9891	778566	161	65911918	9981	778567	162	65911919	10071	778568	163	65911920	10161	778569	164	65911921	10251	778570	165	65911922	10341	778571	166	65911923	10431	778572	167	65911924	10521	778573	168	65911925	10611	778574	169	65911926	10701	778575	170	65911927	10791	778576	171	65911928	10881	778577	172	65911929	10971	778578	173	65911930	11061	778579	174	65911931	11151	778580	175	65911932	11241	778581	176	65911933	11331	778582	177	65911934	11421	778583	178	65911935	11511	778584	179	65911936	11601	778585	180	65911937	11691	778586	181	65911938	11781	778587	182	65911939	11871	778588	183	65911940	11961	778589	184	65911941	12051	778590	185	65911942	12141	778591	186	65911943	12231	778592	187	65911944	12321	778593	188	65911945	12411	778594	189	65911946	12501	778595	190	65911947	12591	778596	191	65911948	12681	778597	192	65911949	12771	778598	193	65911950	12861	778599	194	65911951	12951	778600	195	65911952	13041	778601	196	65911953	13131	778602	197	65911954	13221	778603	198	65911955	13311	778604	199	65911956	13401	778605	200	65911957	13491	778606	201	65911958	13581	778607	202	65911959	13671	778608	203	65911960	13761	778609	204	65911961	13851	778610	205	65911962	13941	778611	206	65911963	14031	778612	207	65911964	14121	778613	208	65911965	14211	778614	209	65911966	14301	778615	210	65911967	14391	778616	211	65911968	14481	778617	212	65911969	14571	778618	213	65911970	14661	778619	214	65911971	14751	778620	215	65911972	14841	778621	216	65911973	14931	778622	217	65911974	15021	778623	218	65911975	15111	778624	219	65911976	15201	778625	220	65911977	15291	778626	221	65911978	15381	778627	222	65911979	15471	778628	223	65911980	15561	778629	224	65911981	15651	778630	225	65911982	15741	778631	226	65911983	15831	778632	227	65911984	15921	778633	228	65911985	16011	778634	229	65911986	16101	778635	230	65911987	16191	778636	231	65911988	16281	778637	232	65911989	16371	778638	233	65911990	16461	778639	234	65911991	16551	778640	235	65911992	16641	778641	236	65911993	16731	778642	237	65911994	16821	778643	238	65911995	16911	778644	239	65911996	17001	778645	240	65911997	17091	778646	241	65911998	17181	778647	242	65911999	17271	778648	243	65912000	17361	778649	244	65912001	17451	778650	245	65912002	17541	778651	246	65912003	17631	778652	247	65912004	17721	778653	248	65912005	17811	778654	249	65912006	17901	778655	250	65912007	17991	778656	251	65912008	18081	778657	252	65912009	18171	778658	253	65912010	18261	778659	254	65912011	18351	778660	255	65912012	18441	778661	256	65912013	18531	778662	257	65912014	18621	778663	258	65912015	18711	778664	259	65912016	18801	778665	260	65912017	18891	778666	261	65912018	18981	778667	262	65912019	19071	778668	263	65912020	19161	778669	264	65912021	19251	778670	265	65912022	19341	778671	266	65912023	19431	778672	267	65912024	19521	778673	268	65912025	19611	778674	269	65912026	19701	778675	270	65912027	19791	778676	271	65912028	19881	778677	272	65912029	19971	778678	273	65912030	20061	778679	274	65912031	20151	778680	275	65912032	20241	778681	276	65912033	20331	778682	277	65912034	20421	778683	278	65912035	20511	778684	279	65912036	20601	778685	280	65912037	20691	778686	281	65912038	20781	778687	282	65912039	20871	778688	283	65912040	20961	778689	284	65912041	21051	778690	285	65912042	21141	778691	286	65912043	21231	778692	287	65912044	21321	778693	288	65912045	21411	778694	289	65912046	21501	778695	290	65912047	21591	778696	291	65912048	21681	778697	292	65912049	21771	778698	293	65912050	21861	778699	294	65912051	21951	778700	295	65912052	22041	778701	296	65912053	22131	778702	297	65912054	22221	778703	298	65912055	22311	778704	299	65912056	22401	778705	300	65912057	22491	778706	301	65912058	22581	778707	302	65912059	22671	778708	303	65912060	22761	778709	304	65912061	22851	778710	305	65912062	22941	778711	306	65912063	23031	778712	307	65912064	23121	778713	308	65912065	23211	778714	309	65912066	23301	778715	310	65912067	23391	778716	311	65912068	23481	778717	312	65912069	23571	778718	313	65912070	23661	778719	314	65912071	23751	778720	315	65912072	23841	778721	316	65912073	23931	778722	317	65912074	24021	778723	318	65912075	24111	778724	319	65912076	24201	778725	320	65912077	24291	778726	321	65912078	24381	778727	322	65912079	24471	778728	323	65912080	24561	778729	324	65912081	24651	778730	325	65912082	24741	778731	326	65912083	24831	778732	327	65912084	24921	778733	328	65912085	25011	778734	329	65912086	25101	778735	330	65912087	25191	778736	331	65912088	25281	778737	332	65912089	25371	778738	333	65912090	25461	778739	334	65912091	25551	778740	335	65912092	25641	778741	336	65912093	25731	778742	337	65912094	25821	778743	338	65912095	25911	778744	339	65912096	26001	778745	340	65912097	26091	778746	341	65912098	26181	778747	342	65912099	26271	778748	343	65912100	26361	778749	344	65912101	26451	778750	345	65912102	26541	778751	346	65912103	26631	778752	347	65912104	26721	778753	348	65912105	26811	778754	349
-----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	-----	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----	----------	-------	--------	-----

"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19
PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE

LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
REGULACIONA LINIJA
GRADJEVINSKA LINIJA
TAČKE GRADJEVINSKE LINIJE
OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
SPRATNOST OBJEKTA
POSTOJEĆI OBJEKAT



ORGANOVAČ PLANA EUROPROJEKT IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA		INVESTITOR OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA	
EUROPROJEKT D.O.O. Cij Kvarč, Lumele 5, Ulica 22. Brij 7, 81000 Podgorica (MNE)		Faza PLAN	
Dragutin Dubljević d.l.a.		PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE	
Dragutin Dubljević d.l.a.		Datum 1. januar 2019 g.	
Saradnik		Razmjera 1:1000	
		Broj priloga 13	



11	6591470	774778277	33	482	6590888	304778396	31	846	6591524	294778630	02	1210	6591387	144777841	29
18	6591458	4147778272	20	483	6590887	404778395	19	847	6591521	934778611	39	1211	6591380	224777833	21
19	6591457	4147778273	24	484	6590887	404778395	63	848	6591523	004778608	72	1212	6591379	304777833	36
120	6591416	3647778231	24	485	6590923	334778301	35	849	6591524	724778608	48	1213	6591378	024777832	00
121	6591408	234777881	31	486	6590936	324778266	28	850	6591537	224778613	53	1214	6591378	004777832	02
122	6591414	944777881	19	487	6590929	544778369	84	851	6591542	454778599	43	1215	6591364	024777851	22
123	6591439	284777913	50	487	6590929	544778369	84	852	6591540	764778662	66	1216	6591354	024777851	24
124	6591346	784777916	13	488	6590935	254778369	84	853	6591552	304778681	75	1217	6591587	794778186	08
125	6591470	794777952	68	489	6590928	464778374	21	854	6591540	494778671	39	1218	6591597	554778180	04
126	6591474	734777955	58	491	6590919	074778380	25	855	6591517	314778890	03	1219	6591596	544778162	24
127	6591473	134777956	78	492	6590920	074778379	64	856	6591526	134778698	25	1220	6591598	744778152	96
128	6591474	464778335	60	493	6590918	324778380	74	857	6591528	694778700	55	1221	6591599	554778162	22
129	6591474	464778335	60	493	6590918	324778380	74	858	6591538	674778709	11	1222	6591596	944778144	25
130	6591467	634778344	78	494	6591741	254778110	61	859	6591545	084778714	66	1223	6591595	764778153	26
131	6591465	804778346	52	495	6591738	674778102	37	860	6591551	494778720	21	1224	6591594	674778147	15
132	6591453	324778335	60	496	6591717	914778106	79	861	6591555	614778723	25	1225	6591592	234778124	65
133	6591782	274778305	19	497	6591623	924778122	73	862	6591557	464778723	83	1226	6591592	274778132	16
134	6591782	594778301	18	498	6591630	524778122	68	863	6591558	554778723	70	1227	6591450	004778062	11
135	6591762	624778301	55	499	6591643	724778121	27	864	6591559	574778722	98	1228	6591494	384778062	31
136	6591762	4778305	62	500	6591756	744778126	67	865	6591560	344778721	12	1229	6591347	054778495	24
137	6591441	514778156	57	501	6591752	814778169	80	866	6591562	814778716	26	1230	6591353	474778493	67
138	6591430	944778145	14	502	6591752	764778150	08	867	6591567	424778706	52	1231	6591357	754778492	88
139	6591393	634778289	58	503	6591749	834778154	07	868	6591574	584778700	33	1232	6591358	004778492	80
140	6591402	944778273	78	504	6591763	634778148	37	869	6591584	054778692	13	1233	6591357	904778491	34
141	6591417	454778284	12	505	6591768	224778171	19	870	6591586	584778615	10	1234	6591357	744778490	84
142	6591418	894778279	76	506	6591688	644778179	83	871	6591566	624778625	39	1235	6591356	514778489	77
143	6591392	254778272	47	507	6591674	034778181	75	872	6591557	854778620	74	1236	6591352	944778487	18
144	6591072	264778478	91	508	6591769	714778201	11	873	6591629	014778424	18	1237	6591348	474778483	94
145	6591059	434778485	95	509	6591785	204778200	56	874	6591636	924778422	17	1238	6591338	304778475	11
146	6590932	234778426	46	510	6591786	604778232	38	875	6591624	804778589	63	1239	6591323	324778462	28
147	6590927	904778417	45	511	6591839	394778232	44	876	6591652	024778643	30	1240	6591313	354778455	65
148	6590927	214778122	67	512	6591649	574778184	38	877	6591654	834778640	09	1241	6591303	424778444	16
149	6590927	294778131	14	513	6591626	594778186	85	878	6591624	494778365	59	1242	6591292	104778436	41
150	6590913	124778128	34	514	6591627	114778195	13	879	6591638	984778459	20	1243	6591281	984778430	74
151	6590913	634778120	31	515	6591627	074778198	21	880	6591645	904778457	06	1244	6591262	704778435	63
152	6590899	994778398	44	516	6591650	444778194	96	881	6591652	204778463	45	1245	6591268	054778449	98
153	6590895	144778395	45	517	6591658	294778119	71	882	6591652	464778464	61	1246	6591283	124778445	88
154	6591223	084778111	89	518	6591658	294778119	71	883	6591628	614778467	43	1247	6591290	364778468	09
155	6591201	114778090	57	519	6591624	494778133	38	884	6591661	884778500	59	1248	6591295	754778485	71
156	6591299	614778026	36	520	6591723	484778127	32	885	6591657	704778482	11	1249	6591298	454778489	90
157	6591232	504778077	33	521	6591737	704778124	55	886	6591642	644778483	90	1250	6591298	454778507	06
158	6591232	184778080	70	522	6591741	814778127	31	887	6591670	384778637	68	1251	6591317	514778502	75
159	6591256	094778105	82	523	6591751	094778125	50	888	6591659	944778631	16	1252	6591340	164778497	15
160	6591295	724778021	23	524	6591646	074778142	42	889	6591626	614778485	79	1253	6591340	314778497	11
161	6591414	804778050	16	525	6591624	814778146	56	890	6591637	514778632	28	1254	6591217	184778085	84
162	6591418	894778048	23	526	6591672	324778165	84	891	6591666	954778577	38	1255	6591212	244778081	76
163	6591431	634778078	21	527	6591625	774778170	85	892	6591673	254778574	17	1256	6591181	344778062	57
164	6591277	104778078	131	528	6591649	554778184	38	893	6591657	644778501	73	1257	6591169	414778072	11
165	6591200	324778132	04	529	6591678	274778181	26	894	6591653	364778617	72	1258	6591224	224778112	97
166	6591346	364778095	94	530	6591786	134778159	99	895	6591653	344778620	53	1259	6591240	794778132	44
167	6591344	404777988	67	531	6591810	634778178	50	896	6591653	254778620	86	1260	6591255	224778149	38
168	6591400	474778089	07	532	6591679	944778190	86								